

t84_rewrite3

(TMNhZpbZj5wd2PPwXthuPH3dfZZ7i8XPi14)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_flang_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_rewrite1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_rewrite3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (\neg v1_xboole_0 X3) \Rightarrow \\
& (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X3))) \Rightarrow \\
& (\forall X5. ((\neg v2_struct_0 X5) \wedge (l1_rewrite3 X5 X4)) \Rightarrow ((r1_rewrite3 \\
& X4 X5 X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_rewrite1 (k1_rewrite3 X3 X4 X5) (k4_tarski X0 \\
& X1) (k4_tarski X2 (k2_flang_1 X3))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
& (k8_afinsq_1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (l1_rewrite3 \\
& X2 X1)) \Rightarrow (\forall X3. \forall X4. \forall X5. \forall X6. (r3_rewrite3 \\
& X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6) \Leftrightarrow (r1_rewrite1 (k1_rewrite3 X0 X1 X2) (k4_tarski \\
& X3 X4) (k4_tarski X5 X6))))))
\end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (\neg v1_xboole_0 X3) \Rightarrow \\
& (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X3))) \Rightarrow \\
& (\forall X5. ((\neg v2_struct_0 X5) \wedge (l1_rewrite3 X5 X4)) \Rightarrow ((r1_rewrite3 \\
& X4 X5 X0 X1 X2) \Rightarrow (r3_rewrite3 X3 X4 X5 X0 X1 X2 (k2_flang_1 X3))))))
\end{aligned}$$